

KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA ZDK
Adresa: Huseina Kulenovića 2 (rk Zeničanka III sprat), 72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

E-mail: komora.ztsp@gmail.com



SAGLASNOST ZA OBUSTAVU NAKNADE ZA PLAĆU

U SVRHU UPLATE ČLANARINE PREKO PLATNE LISTE NA IME

KOMORE ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ustanova_____

Organizaciona jedinica_____

Ime i prezime potpisnika saglasnosti_____

Datum:_____

Služba: ekonomsko finansijskih poslova Ustanove

Odjel: računovodstva

Predmet: Zahtjev

Molim Vas da mi u cilju izmirenja obaveza plaćanja redovne članarine u Komori zdravstvenih tehničara svih profila ZDK, omogućite administrativnu zabranu/obustavu na plaću preko platne liste, a u mjesečnom iznosu od 5,00KM. Ovaj zahtjev jeste pismena saglasnost za redovnu uplatu mjesečne članarine u iznosu 5,00KM, a na ime Komore zdravstvenih tehničara svih profila ZDK. Članarinu sam saglasan/na plaćati od datuma podnošenja ovog zahtjeva.

Korisnik uplate: Komora zdravstvenih tehničara svih profila Zeničko-Dobojskog kantona

Huseina Kulenovića 2 (rk Zeničanka III sprat),

72000 Zenica

Račun za uplatu: 3385802253242949 / UniCredit bank dd, poslovnica Zenica

Podnosilac zahtjeva
